

EURUSD ↓ 1.2179 +.0005

WACH 1.2179/1.2180 TTOL
At 19:38 Op 1.2174 Hi 1.2191 Prev 1.2174 Value 3/21/06

Market **ABCA** USEU Curncy 1/4

Range 3/17/05 - 3/17/06

D Daily

Averages

1) News

Sektor za finansijske i bankarske operacije

-Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama-

EUR EURO SPOT PRICE 1.2181

Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Range 9/19/05 to 3/17/06 Period D Daily

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, LDCreal, Body Shop

ICAP's Smith, U.S. European Bonds, Fed and Strategy

Folar's Bennett, U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen

Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta

(30. jul 2012. – 03. avgust 2012.)

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1833
W 3/15	1.2174	W 2/22	1.1833
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1934	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/ 9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/ 8	1.1928	W 2/15	1.1884
T 3/ 7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/ 6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/ 3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/ 2	1.2012	T 2/ 9	1.1974
W 3/ 1	1.1913	W 2/ 8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/ 7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/ 6	1.1962

LIVE <GO> Events

ID	Event	Date	Time	Language	Type
14	Legal & General Teleconference: Full-Year Earnings	3/17	Now Playing	English	☐
15	UBS Warburg's Hickson: Outlook for Steel Industry	3/17	20:00 - 20:30	English	☐
16	European Commission: Daily News Conference	3/17	20:00 - 20:30	English	☐
17	Egypt's Mohieldin: Sale of State-Owned Businesses	3/17	21:05 - 21:20	English	☐
18	Borders Group Teleconference: 4th-Qtr Results	3/17	22:00 - 23:00	English	☐
19	AIG Teleconference About Fourth-Quarter Results	3/17	22:30 - 23:30	English	☐

Australia 61 2 9777 8800 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2977 6000 Japan 81 3 3201 8500 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P. 6815-381-3 17-Mar-06 19:27:28

USD INTEREST RATE SWAPS

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng	Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360					US SPREADS				
2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305	22) 2 YR	42.88	44.13	43.50	--
3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330	23) 3 YR	41.50	42.75	42.13	-.17
4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250	24) 4 YR	44.38	45.63	45.00	-.10
5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235	25) 5 YR	48.25	49.25	48.75	+0.25
6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170	26) 6 YR	49.50	50.50	50.00	+0.30
7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170	27) 7 YR	50.50	51.50	51.00	+0.40
8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160	28) 8 YR	51.13	52.13	51.63	+0.33
9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135	29) 9 YR	51.75	52.75	52.25	+0.45
10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175	30) 10 YR	52.25	53.25	52.75	+0.50
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145	31) 15 YR	57.00	58.00	57.50	+0.50
12) 20 YR	5.2750	5.2810	5.2780	+0.0190	32) 20 YR	58.63	59.88	59.25	+0.15
13) 30 YR	5.2750	5.2810	5.2780	+0.0190	33) 30 YR	57.38	58.63	58.00	+0.20

Change on day

IYC4 I52<GO>

Change on Month

IYC6 I52<GO>

Change on day

IYC4 I48<GO>

Change on Month

IYC6 I48<GO>

For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2

For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

Page 1

Page 2

Page 3

FX VIJESTI



Euro je u ponedjeljak slabio u odnosu na dolar, kako je objavljeno da je ekonomsko povjerenje u euro zoni palo u julu na najniži nivo u posljednje tri godine, ali i zbog spekulacija da će ECB-a ponovo početi da kupuje obveznice da bi zaustavila dalji rast prinosa. Međutim, od utorka je uslijedio oporavak kursa EUR/USD. Euro je počeo da raste nakon što su Ministri finansija SAD-a i Njemačke podržali evropske lidere u namjeri da učine sve kako bi sačuvali euro zonu (kasnije tokom dana su i francuski i italijanski predsjednik izdali zajedničko saopštenje kojim su se obavezali da će učiniti sve da se zaštiti euro zona), a dolar da slabi zbog očekivanja da će i Fed na svom zasjedanju signalizirati uvođenje dodatnih stimulativnih mjera (analitičari su bili mišljenja da je mala vjerovatnoća da Fed uvede III krug kvantitativnog popuštanja, već da će uvesti neku drugu formu stimulansa, a ova očekivanja su pojačana nakon što je objavljeno da je potrošnja američkog stanovništva stagnirala u junu). Pojačana očekivanja da će ECB-a preduzeti nove korake da spriječi dalji rast prinosa na obveznice perifernih ekonomija, uporedo sa bliženjem ovog sastanka, podstakli su jačanje eura u odnosu na većinu vodećih valuta. Nakon što se Fed, na sastanku održanom sredinom sedmice, uprkos očekivanjima, suzdržao od uvođenja novih monetarnih stimulansa (ali je rečeno da će se obezbijediti dodatno popuštanje monetarne politike ukoliko bude neophodno da se spriječi dalje usporavanje ekonomije), dolar se oporavio u odnosu na euro. Sa druge strane, tražnja za eurom je bila ograničena nakon objave da je S&P smanjio kreditni rejting Kipru na BB sa BB+, navodeći kao razlog finansijske pritiske kojima je izložena ova zemlja. Ova rejting kompanija je istovremeno potvrdila stabilan outlook za AAA kreditni rejting Njemačke. Iako je u susret sastanku ECB-e i nakon objave da je kamatna stopa zadržana na istom nivou, euro ponovo jačao u odnosu na dolar, nakon press konferencije je došlo do oštrog pada ove valute. Naime, Predsjednik Draghi, uprkos svim očekivanjima, nije ponudio trenutne mjere za obuzdavanje krize, ali je rekao da će se raditi na planu kupovine obveznica i da će detalji biti objavljeni u narednih nekoliko nedelja, a dodao je i da je njemačka Centralna banka uzdržana u pogledu ove ideje. Međutim, u petak je kurs EUR/USD ostvario značajan rast i do kraja dana se našao na 3-nedeljnom maksimumu. Rast cijena akcija na azijskim berzama uzrokovan aktuelnim spekulacijama o kupovini obveznica od strane Fed-a i objava podataka sa tržišta rada SAD-a (poslodavci su u julu otvorili više radnih mjesta nego što je predviđeno, ali je i pored toga stopa nezaposlenosti porasla na 8,3%) uzrokovali su slabljenje tražnje za američkom valutom, pa je dolar oslabio, dok je podatak o neočekivanom povećanju maloprodaje euro zone u julu je doveo do jačanja eura. U petak je objavljeno i da su pojedini članovi koalicije njemačke Kancelarke signalizirali da neće stajati na putu planu Predsjednika ECB-e o kupovini obveznica.

Uprkos slabim britanskim ekonomskim podacima objavljenim u ponedjeljak, **sterling** je ojačao u odnosu na **euro**. Broj zahtjeva za hipotekama u Velikoj Britaniji je u junu pao više od predviđanja, pojačavajući zabrinutost oko produblivanja recesije ove ekonomije, dok su cijene nekretnina pale u julu, prvi put od početka godine, ali je na kretanje kursa EUR/GBP ipak veći uticaj imala neizvjesnost u pogledu odluke ECB-e, pa je tražnja za sterlingom kao sigurnom valutom bila prilično stabilna i uzrokovala pad ovog kursa. Istog dana su ovi podaci oborili vrijednost sterlinga u odnosu na dolar. Od utorka je sterling počeo da slabi i u odnosu na euro, kako je Moody's objavio da smatra da će ekonomski rast Velike Britanije ipak biti niži od prethodnih prognoza, a da će Vlada ove zemlje teško ostvariti planirano smanjenje javnog duga. Podatak o padu industrijske proizvodnje u Velikoj Britaniji na najniži nivo u poslednje tri godine je sredinom sedmice oborio vrijednost sterlinga na 2-nedeljni minimum u odnosu na euro. Pad sterlinga je nastavljen pa je narednog dana bio na 3-nedeljnom minimumu u odnosu na euro, u iščekivanju ishoda sastanaka Banke Engleske i ECB-e. Međutim, nakon što je Komitet monetarne politike BoE zadržao kamatnu stopu i program kupovine obveznica na postojećim nivoima, a ECB-a razočarala investitore koji su očekivali uvođenje hitnih mjera za obuzdavanje krize, sterling je ojačao u odnosu na euro. U petak je slabljenje sterlinga nastavljeno, kako je objavljeno da je rast uslužnog sektora u Velikoj Britaniji neočekivano usporen u julu, a pojedini članovi kolacionih partija Kancelarke Merkel signalizirali da neće stajati na putu kupovine obveznica od strane ECB-e, pa je kurs EUR/GBP ponovo dostigao 3-nedeljni maksimum.

Euro se u ponedjeljak povukao sa 2-nedeljnog maksimuma u odnosu na **jen**, uslijed rasta cijena španskih državnih obveznica zbog spekulacija o njihovoj kupovini od strane ECB-e. Narednog dana euro je počeo da raste, zbog bliženja sastanka ECB-e i pojačanih očekivanja da će ova banka uvesti dodatne mjere da se zaštiti euro zona. Međutim, znakovi slabljenja proizvodnje širom svijeta su uzrokovali pad cijena akcija na azijskim berzama, pa je u srijedu jen ojačao u odnosu na većinu valuta, uključujući i euro (proizvodni indeks Kine je ukazao na najsporiji rast u julu u poslednjih osam mjeseci, proizvodnja u Australiji je u istom mjesecu bila najslabija u poslednje tri godine, a predviđen je i pad evropskog fabričkog indeksa za mjesec avgust). Azijske akcije su ubrzo počele da rastu, a jačala su i očekivanja uvođenja dodatnih mjera na sastancima Fed-a i ECB-e, pa je rast kursa EUR/JPY nastavljen. Iako Fed nije uveo dodatne stimulativne mjere, ovaj trend je bio prisutan sve do okončanja zasijedanja ECB-e. Uprkos očekivanjima ECB-a nije donijela odluku o hitnom uvođenju mjera za obuzdavanje krize, pa je ovaj kurs naglo pao. Pad je uzrokovan i jačanjem jena, obzirom da su znakovi usporavanja globalnog ekonomskog rasta i zabrinutost oko pogoršanja krize doveli do rasta tražnje za ovom valutom. U petak je euro nadoknadio gubitke ostvarene u odnosu na jen i dostigao 3-nedeljni maksimum, uglavnom zbog objave podatka o rastu maloprodaje euro zone u junu.

VRIJEDNOSTI KURSNIH ODNOSA

€ \$ ¥ £ Fr.	Kurs na otvaranju tržišta u ponedjeljak, 30.07.2012. godine	Kurs na zatvaranju tržišta u petak, 03.08.2012. godine	% promjena
Kurs EUR/USD	1.2322	1.2387	0.53
Kurs EUR/GBP	0.78244	0.79186	1.20
Kurs EUR/JPY	96.67	97.19	0.54
Kurs EUR/CHF	1.20118	1.20170	0.04

PREGLED REFERENTNIH KAMATNIH STOPA VODEĆIH CENTRALNIH BANAKA

Zemlja	Naziv Centralne banke	Naziv referentne kamatne stope	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasijedanje
Euro zona	European Central Bank	„ECB main refinancing rate“	0.75%	06.09.2012.
SAD	Federal Reserves	„Federal Funds Target Rate“	0.25%	13.09.2012.
Japan	Bank of Japan	„Overnight Call Rate“	0.1%	09.08.2012.
Velika Britanija	Bank of England	„Official Bank Rate“	0.5%	06.09.2012.
Švajcarska	Swiss National Bank	„Libor Target Rate“	0%	13.09.2012.
Kanada	Bank of Canada	„Target Overnight Rate“	1%	05.09.2012.
Australija	Reserve Bank of Australia	„Cash Rate Target“	3.5%	07.08.2012.
Novi Zeland	Reserve Bank of New Zealand	„Official Cash Rate“	2.5%	13.09.2012.

U ovom izvještajnom periodu su održana zasijedanja Fed-a, ECB-e i Banke Engleske.

Na zasijedanju Fed-a kamatna stopa nije mijenjana, a rečeno je da će se uvesti nove mjere, ukoliko bude potrebno da se podstakne ekonomski rast i poboljša stanje na tržištu rada, uz istovremeno održavanje cjenovne stabilnosti.

Što se tiče ECB-e, kamatna stopa takođe nije mijenjana, ali ECB-a, uprkos preovlađujućim očekivanjima, nije donijela odluku o hitnom uvođenju mjera za obuzdavanje krize. Predsjednik ove centralne banke, Mario Draghi, suočen sa rastućim pritiscima da se smanje troškovi zaduživanja za Italiju i Španiju, je izjavio da će se raditi na planu kupovine obveznica i da će se za nekoliko nedelja objaviti detalji ovog plana.

Kao ni prethodne dvije centralne banke, ni Banka Engleske nije donijela odluku o promjeni visine kamatne stope, a program kupovine obveznica je takođe zadržan na postojećem nivou (375 mlrd funti)

EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

U ponedjeljak su cijene njemačkih državnih obveznica bile stabilne, uslijed vijesti da bi, nakon Valensije, još pet španskih regiona, koji imaju problema u finansiranju, moglo zatražiti novčanu pomoć od centralne Vlade, što je povećalo zabrinutost investitora da bi Španija mogla biti primorana da zatraži međunarodnu pomoć, pa je rasla tražnja za sigurnim sredstvima. Der Spiegel je prenio da će MMF prestati da daje finansijska sredstva za Grčku (što je MMF narednog dana demantovao). Međutim, od utorka su cijene počele da padaju. Kreditna agencija Moody's je smanjila kreditni outlook za Njemačku, Holandiju i Luksemburg sa stabilnog na negativan. Prema izvještaju agencije ovaj potez je opravdan zbog pojačane neizvjesnosti u pogledu evropske dužničke krize i rasta vjerovatnoće da Grčka može napustiti euro zonu, a da će najbolje rangirane zemlje morati da pojačaju podršku za zemlje kao što su Španija i Italija. Španske državne obveznice su u istom periodu padale, a španski CDS-ovi porasli na nove maksimalne vrijednosti. Sredinom sedmice cijene italijanskih i španskih obveznica su počele da rastu, uslijed spekulacija da će ECB-a proširiti kapacitet regionalnog fonda za spašavanje obzirom da kreatori monetarne politike povećavaju svoje napore na spriječavanju daljeg širenja krize. Član Savjeta ECB-e, Ewald Nowotny, je izjavio da postoje argumenti da ESM dobije bankarsku licencu, što bi ovom fondu omogućilo da pozajmljuje dodatna sredstva od ECB-e. Nakon što je Predsjednik ECB-e izjavio da će evropski zvaničnici preduzeti sve neophodne korake da bi sačuvali euro, rast italijanskih i španskih obveznica je nastavljen (ovaj komentar je uslijedio kako su prinosi na 2-, 5-, 10- i 30-godišnje španske državne obveznice skočili iznad 7%, a to je nivo koji je podstakao Grčku, Irsku i Portugal da traže pomoć). Što se tiče njemačkih državnih obveznica one su i dalje padale, kako su komentari Predsjednika Draghi-ja uzrokovali smanjenje tražnje za sigurnim sredstvima, a zveštaj je pokazao da je poslovno povjerenje u Njemačkoj palo na 2-godišnji minimum u julu. Nakon što je, u petak, u italijanskim novinama Le Monde objavljeno da se ECB-a priprema za kupovinu italijanskih i španskih obveznica, a njemačka Kancelarka i francuski Predsjednik se složili sa izjavom Predsjednika ECB-e, rast cijena španskih i italijanskih obveznica je nastavljen, ali i pad njemačkih. Prinos na 10-godišnje njemačke državne obveznice je tokom nedelje ostvario rast od 23bp, na 1,40%, a na 2-godišnje je porastao na -0,03%.

Kretanje prinosa na 10-godišnje benčmark njemačke državne obveznice



Kretanje cijena na 10-godišnje američke državne obveznice




AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA

Tokom ove izvještajne nedelje i na tržištu američkih državnih obveznica je došlo do pada cijena, iako su u prvoj polovini nedelje cijene porasle. Mogući neuspjeh Grčke u ispunjavanju uslova za dobijanje novčane pomoći je podstakao zabrinutost oko pogoršanja evropske dužničke krize, što je dovelo do povećanja tražnje za sigurnim investicijama. Rast cijena američkih obveznica je bio

Izveštaj sa međunarodnog finansijskog tržišta od 30. jula do 03. avgusta 2012.

uzrokovan i odlukom Moody's agencije da smanji kreditni outlook za Njemačku, Holandiju i Luksemburg, što je dodatno povećalo neizvjesnost na evropskim tržištima, pa su investitori bili okrenuti tržištu obveznica SAD-a. Međutim, od srijede poslijepodne cijene su uglavnom padale. Njihov pad je pokrenut spekulacijama o povećanju kapaciteta ESM-a koje su uzrokovale smanjenje tražnje za sigurnim investicijama. Pad obveznica je izazvan i zabrinutošću da će rekordno niski prinosi smanjiti interesovanje investitora na poslednjoj od tri aukcije održane u ovoj nedelji (\$29 mlrd 7-godišnjih obveznica, a prve dvije aukcije - \$35 mlrd 2-godišnjih i \$35 mlrd 5-godišnjih obveznica su privukle jaku tražnju, pa su prinosi pali na rekordno niske nivoe). Iako je izvještaj o neočekivanom padu prodaje novogradnje u junu sa 2-godišnjeg maksimuma, nakratko prekinuo pad cijena američkih obveznica, ovaj trend je nastavljen do kraja nedelje. Izjava Predsjednika ECB-e da je ECB-a spremna da preduzme sve neophodne korake da sačuva euro je uzrokovala smanjenje tražnje za sigurnim sredstvima, a pad cijena je podstaknut i očekivanjima da će izvještaj pokazati da je rast BDP-a SAD-a usporen (što je do kraja dana potvrđeno) i spekulacijama da će vodeće centralne banke pojačati mjere za oživljavanje globalne ekonomije. Prinosi na 10-godišnje američke državne obveznice su u petak iznosili 1,55%, ostvarivši rast od 9bp tokom nedelje.

Razlika u prinosu između njemačkih i američkih državnih obveznica



ZLATO

Zabrinutost da će Fed i ECB-a, na sastancima koji se održavaju ove izvještajne nedelje, uvesti dodatne mjere za podršku ekonomije, dovela je do rasta cijene zlata u ponedjeljak. Ipak, u utorak je cijena ovog plemenitog metala zabilježila pad kako predsjednik Fed-a, Ben S. Bernanke, nije preduzeo nove mjere stimulansa, što je uticalo na smanjenje tražnje za zlatom.



Cijena zlata na zatvaranju u dolarima za uncu

Pon	1621.97 max
Uto	1614.30
Sri	1599.48
Čet	1588.63 min
Pet	1603.48

Datum	27.07.'12.	03.08.'12.	% promjena
Cijena USD/OZ	1622.90	1603.48	1.21

Sredinom nedelje cijena zlata je nastavila da slabi kako je povjerenje potrošača poraslo po prvi put u poslednjih pet mjeseci u SAD-a, što je smanjilo pritisak na Fed da najavi nove mjere. Međutim, u četvrtak je cijena ovog commodity-ja zabilježila najveći pad u poslednje dvije nedelje kako su komentari Predsjednika ECB-e razočarali investitore. Poslednjeg dana cijena zlata je počela da se oporavlja i zabilježila je najveći rast u ovoj nedelji nakon objave da

je stopa nezaposlenosti u SAD-a porasla u julu na najviši nivo u poslednjih pet mjeseci, što bi moglo dovesti do uvođenja stimulativnih mjera od strane Fed-a.

NAFTA

Iako je bila kolebljiva, cijena sirove nafte je prva dva dana izvještajnog perioda uglavnom padala, da bi od sredine nedelje došlo do njenog rasta. Pad je uzrokovan rastom dolara u odnosu na euro, a nastavljen zbog zabrinutosti da mjere, koje bi ECB-a i Fed ,mogle uvesti ove nedelje, neće biti dovoljne za podsticanje ekonomskog rasta. Do daljeg pada cijene nafte je došlo i nakon što su povjerenje potrošača i poslovne aktivnosti u SAD-a zabilježili neočekivani rast. Sredinom nedelje cijena ovog energenta je porasla nakon što je objavljeno da su zalihe nafte pale najviše u poslednjih sedam mjeseci (ministarstvo za energetiku je objavilo da su zalihe nafte pale za 6.52 miliona barela tokom prošle nedelje). U četvrtak je cijena nafte bilježila fluktuacije tako da je u prvom dijelu dana rasla da bi nakon toga pala kako Predsjednik ECB-e nije iznio detalje o planu kojim bi smanjio rastuće troškove pozajmljivanja pojedinih zemalja u euro regionu. Poslednjeg dana ove izvještajne nedelje cijena nafte se povukla sa 3-nedeljnog minimuma bilježeći najveći rast u poslednje dvije nedelje zbog većeg proširenja platnih spiskova u SAD-a i brzog rasta aktivnosti uslužnog sektora.



Cijena nafte na zatvaranju u dolarima za barel

Pon 107.33
Uto 105.94
Sri 105.83 min
Čet 106.39
Pet 109.54 max

Datum	27.07.'12.	03.08.'12.	% promjena
Cijena USD/barrel	107.92	109.54	-1.47

Izveštaj sa međunarodnog finansijskog tržišta od 30. jula do 03. avgusta 2012.

Kalendar ekonomskih indikatora za ovaj izvještajni period				
Datum	Podatak	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Ponedjeljak, 30. jul	Ekonomsko povjerenje (Euro-Zone Economic Confidence)	88.9	87.9	89.9
EU, jul	Mjesečni indikator povjerenja reflektuje generalnu ekonomsku aktivnost u euro zoni. Ovaj indikator kombinuje procjene i očekivanja koja proizilaze od istraživanja kompanija i potrošača, a ova istraživanja uključuju različiti komponente ekonomije: industriju, potrošače, građevinu i maloprodaju.			
Utorak, 31. jul	Stopa nezaposlenosti (Euro-Zone Unemployment Rate)	11.2	11.2	11.1
EU, jun	Pokazuje procenat nezaposlenih osoba u euro-zoni i značajan je indikator ekonomske aktivnosti regiona. Niža ili opadajuća stopa nezaposlenosti ide skupa sa rastom potrošnje, što podspješuje ekonomski rast, koji može uzrokovati rast stope inflacije.			
Srijeda, 01. avgust	Proizvodnja (ISM Manufacturing and ISM Prices Paid)	50.2 (40.0)	49.8 (39.5)	49.7 (37.0)
US, jul	Ovaj indikator procjenjuje stanje američke industrije ispitivanjem izvršilaca o njihovim očekivanjima po pitanju buduće proizvodnje, novih narudžbi, zaliha, zaposlenosti i isporuka. Vrijednost indeksa iznad 50 upućuje na ekspanziju, a ispod ovog nivoa na kontrakciju. Plaćene cijene (ISM Prices Paid) Ovaj indikator uključuje cijene koje su plaćene za sve kupovine, a obuhvata i uvoz i kupovinu prehrambenih proizvoda i energije (isključujući sirovu naftu). Ovaj cjenovni indkes predstavlja procjene koje se tiču stope inflacije u budućnosti, a veći indeks upućuje na jača inflatorna očekivanja.			
Četvrtak, 02. avgust	Indeks proizvodnih cijena (Euro-Zone PPI)	-0.4 (1.9)	-0.5 (1.8)	-0.5 (2.3)
EU, jun %MoM (%YoY)	Mjeri promjene u prodajnim cijenama dobara i usluga koje koriste proizvođači euro zone. Proizvođači veće troškove prenose na potrošače kroz maloprodajne cijene, pa je PPI značajan kao rani indikator inflacije. Visok PPI, uz visoke vrijednosti drugih mjerila inflacije, će natjerati ECB-u da teži povećanju kamatne stope, dok opadajući PPI može ukazivati na ekonomsko usporavanje.			
Petak, 03. avgust	Stopa nezaposlenosti (Unemployment Rate)	8.2	8.3	8.2
US, jul	Pokazuje ukupan procenat onih koji se smatraju nezaposlenim u SAD-u. Obzirom da Fed mora držati nezaposlenost pod kontrolom, visoka stopa nezaposlenosti vrši pritisak na kamatne stope (u smislu njihovog smanjenja), jer će Fed u tom slučaju tražiti načina da poboljša situaciju na tržištu rada.			

Izvori podataka:
Reuters
Bloomberg